

САНД ОЛОХ

Х а н а т
1981 снл алтынны
мйтан тахсар

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙНОМУН УОННА НАРОДНАЙ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

№ 112 (5468)

1980 снл. Балаган ыйын 16 күнэ
оптуорунньун

Снхната
2 харчы

БУОЛАКТАРТАН СОНУННАР

БАРНАУЛ. Алайга бур- СПАССК - ДАЛЬ-НА-Я
дук хомууругар Паша Ан- (Приморский
гелита бирингэр Бүтүн Российский Федера-
Союстаады нугалаагыга баастарыгар, кырайд-
Завьяловскай оройуон ругар уонна респуб-
«Заря Алтае» колхозун лисаларыгар мытыллар
Социалистическай Улэ Ге- кыһыл кловер снмнэтин
ройа А. Ильичева сала- бэлэмнээһини Приморье 25
биччылаах эвентота кыл- анал хаһаайыстыбалары-
да. Коллектив 700 гектары гар сараланна. Примор-
бистарда, 5000 центнер ссийдаады тма хаһаайы-
бурдугу астаата. тыбатын ИЧИ-та снана.
КАЛУГА. Уобалаа сирн ллах бобовай үүннэһи
огорончулара хортуоп- тымныыны тулуйумтуо
пуй хомуурун күнтэм- суордун айда.
дыгытат тутууга суох мытыллар. ССТА

БУ КҮННЭРДЭЭБИ УДАРНАЙ СОРУКТАРБЫТ:

ХОМУУР ҮЛЭЛЭРИН СИТЭРИИ, КЫСТЫККА ТЭРЭЭНИННЭЭХТИК КИИРИИ

Оройуон совхозтарыгар сүөһү аһылыгын бэлэмнээһин
1980 снл балаган ыйын 15 күнүнээби сводката

СЫЛЛААБЫ ТУОЛЛА

СОВХОЗТАР	Үлэһир киһи ахсаана	Звено ахсаана	Охсуу (гектар)	Кэбиһиник (тонна)		Силлээри (бырыһыан)	Силлээри (тонна)		Сенаж (тонна)		От мээккэ (тонна)	
				график	туола		график	туола	график	туола	график	туола
Кара Маркс	249	16	14498	11000	11003	100	2900	2145	200	—	230	250
Субуруускай	231	15	10400	6500	6734	103,6	1600	1650	150	—	230	163
Эрилик Эристин	197	22	13921	8500	8572	100,8	2200	1360	200	—	240	300
«Чурапчы»	343	22	9800	6400	5882	91,9	1600	1075	150	—	—	—
Оройуон үрдүнн	1020	75	48619	32400	32191	99,3	8300	6230	700	—	700	713

Государственной статистика оройуоннаабы инспектурата.

Оттоохун быйылгы се- кутуур кедьүүстээхтик ту-
зонугар Карл Маркс ааты- канан үлэни таһаары-
нан совхоз (директор Е. Е. ллаахтык тэрийэи ытты-
Васильев, партком секре- лар. Онуоха ордуу үчүгэй-
тара М. С. Оконешников, дим Болугур, Бахсы отде-
рабечнем председателэ Я. С. Гродинов) общест- лениелара үлэстэллэр.
веннай сүөһүгэ 11000
тонна дөрөххөй аһылыгы, Ол түмүгэр совхоз бэ-
2900 тонна силлээни, 230 бэлэмнэги туругунан отто-
тонна от мээккэтин бэлэм- хун сыллаабы биллэрин
ниир, соруктаабы. Сүөһү 100 бырыһыан топордо, от
аһылыгын саботуопналаа- мээккэтин бэлэмнээһини
һынгна совхоз түөрт отде- 20 тоннанан аһарда, 2145
лениелара бириэмэтигар ба- тонна силлээни бэлэмнээтэ.
ры тэрээһиннээхтик ниир- Сүбү күннэргэ сүөһү
биттэрэ уонна күн-дьыл аһылыгын саботуопналаа-
туран биэрбит кэмин му- Һын салгы ытыллар.
М. СИВЦЕВА.

Бэһэһэнги туругунан оройуон үрдүнн сүөһүгэ дөрөххөй аһылыгы бэлэмнээһини сезоннаады сорудаада 99,3 бырыһыан туола. Силлээс былаана 2070 тоннанан толорулла илик, билэр да тонна сенаж бэлэмнээтэ. Ааспыт нэ- дээһэ ити ниннээһинтэ, бар хотуһада 33-нэл ады- лах, оттуур эвенто, 687-нэл адылаах киһи үлэстээтэ. Нэһэлэ устата 2575 гек- тар сир охсуллубут нур- дук да, баара-суога 2161

тонна от кэбиһилинээ, 225 эрэ тонна силлээс уурулу- на. Оттон ити ниннээ 2738 тонна дөрөххөй аһылык саботуопналааһын, 700 тонна силлээс угуллубутун тэһнээи нурдун. Онон та- тим баллардык наматы- лынна. Ааспыт нэһэлэ устата Эрилик Эристин аатынан совхоз 1951, Карл Маркс аатынан совхоз 603 тонна оту кэбиһи сыллаабы бы- лааннарын толордулар. Оттон «Чурапчы» совхоз

баара-суога 282 тоннала- нна сезоннаады сорудаабы 91,9 эрэ бырыһыан толо- рон, бүтүн оройуон көр- дөрүүтүн таһнары тарта. Оттоохун былаанын оро- йуонга аал бастакынан толорбут Субуруускай аа- тынан совхоз нэһэлэ у- стата сыччаа 213 тоннаны саботуопналаата. Обществениай сүөһүгэ аһылыгы бэлэмнээһин бу түмүстээһиннээх күннэри- гэр, республика правн- тельствота биэрбит эбии

сорудаабын иһэлэри турап, оройуон үрдүнн өссө 909 тонна оту саботуоплаа- лахтылаахтык. Онон сов- хозтар сүөһү аһылыгын бэлэмнээһинтэ таһым кыратык дарааи мөлтөгүө суохтаахтар. Итинн сэр- гө сүмэһиннээх аһылыктары бэлэмнээһин үлэстэ салгы ытыллаахтык. Онон от- тоохуну күһүмүгү хаһаа- айыстыбаннай үлэһэри кы- та таба дьүүрээһин тэһнэ ыһтарбыт наада.

БЫЛААНЫ ТАҢЫНАН

Эрилик Эристин ааты- нан совхоз (директор С. И. дросов, С. Е. Сидоров, Сергеев, партком секрета- ра Н. С. Дмитриев, рабоч- ном председателэ Г. И. Адамов) балаган ыйын 15 күнүгэр сезоннаабы бы- лааны таһынан 72 тонна оту кэбиһтэ, 60 тонна от мээккэтин бэлэмнээтэ. Сүөһүгэ дөрөххөй аһы- лыгы саботуопналааһынгна Колтобо уонна Хадаар от- делениелара ордуу көрдө- рүүлэһинилэр. Сезоннаабы А. АЛЕКСЕЕВ.

СИРИ ТАҢАСТААҤЫН МААСТАРА

Күһүмүгү хадымалы Кини агрегата быллаллаах Карл Маркс аатынан сов- хоз былаа 1200 гектарга хортуоһтаах. Ити иһит- тэи Одьууун отделение- тыттан чулуу механизатор Егор Васильевич Дьяков- скай К-701 маарылаах тракторынан 500 гектарга күһүмүгү хортуууну ыһтар соруктаах. Кини Кардике бвализиатын бүтэри бу күннэргэ Хардан Үрдүгэр снмдээр. Оһыттаах механизатор, жүн аһамы ортотунан 22 гектар сирн таһастыр, Снмонтарга: үһнээ— тракторист Егор Ва илье- вич Дьяковскай, Ааларан К-701 трактор бвализиата хадымалы хорутар. И. Оконешников фотолара.

БУРДУГУ БЫҢЫ ТҮМҮКТЭННЭ

Быйыл оройуон совхоз- тарыгар барыта 2500 гек- тартан туорахтаах куһу- рулар хомулунулар. Гек- тар ахсыттан ортотунан 3,5 центнер үүнүү ыла- дын, ааловоуунан 910 тон- на бурдук ылаа.

Пятилетка түмүктээ. Ыһыһах сылыгар совхоз- тар үүнүү хомуурун үлэ- тин озуо сыһан-соһон ыһыһыттарын бэлэмнээ- хэ наада. Тэрээһин, бэлэм мөлтөгүттөн бааһынада хойутаан нириллибитэ уонна комбайналар аады- ннэлара бастакы күн- нэртэн маассабайдык тах- сыбыттар. Ити бириччи- нэлэртэн итиннэ сирн та- Һастааһын халыастыбата

мөлтөгүттөн, сайынны оттугэр нурүү-хараһыа суоһуттан быллаллаах үү- нүү ыһыан ылааһыбата. Итиннэ оттугэр совхоз- тар салалталара, туһаан- ылаах специалистара, меха- низатордара ити итэаста- ри учуоттуулар наада. В. ФЕДОТОВ.

Гектартан — 61 центнер

Быйыл Эрилик Эри- стин аатынан совхоз хор- туоһуу үүннэрээһинтэ, Звено үксэ—үбдүкү кылаас үө- рөнээһиннээх. Онон хо- туурдарын, атың туттар септерин- септерэлэрин Николай Егорович бей- то снорор, снорору үлэ- ыһыһыттар үөрөтөр.

Бү—оройуон орто көр- дөрүүтүттэн лаппа үрдүк. Ол нурдук, оройуон үр- дүнн гектартан 61 цент- нер ылааһын, барыта 85 гектартан 520 эрэ тонна үүнүү хомулуна. Субу- руускайдар 35 гектартан 120 тоннаны ылаадылар. «СӨ» көрр.

Сорудахтарын аһардылар

Н. Е. Ефремов сала- бар 9 кыһылээх иһин эвентота быйыл сайын Хоолу үрбүн конкор- бытыгар оттоотэ. Звено үксэ—үбдүкү кылаас үө- рөнээһиннээх. Онон хо- туурдарын, атың туттар септерин- септерэлэрин Николай Егорович бей- то снорор, снорору үлэ- ыһыһыттар үөрөтөр.

Кинилэр сезон устата 110 тонна оту саботуоп- лааһын сорудахтаахты- рын балаган ыйын 15 кү- нүгэр 150,3 бырыһыан то- лорон, 170 тонна оту кэбиһтилэр. Онон эвенто хас бириччи кыһага 19- туу тонна дөрөххөй аһы- лыгы бэлэмнээтэ.

Бү дьүүс коллектив Эрилик Эристин ааты- нан совхоз Чако'рдараы отделениегыгар социа- листическай куулаа- Һыага ниннэ күннэргэ кһэр. Билигин общ. көрр.



Партийнай олох: ОТЧУОТТАР БЫБАРДАР
ПАРТГРУППАЛАРГА МУННЬАХТАР

Отчуоттуур-быбардыр мунньахтар—сүгэн суолталаах политической событие, СССР XXVI съездин достойнайдым нерсөр, онус пятилетканы ситиһилээхтин түмүтүүр иһин бүтүүн норуот айымньылаах үлэтин нэрз-бэлиэ кэмигэр ытылаллар.

Мантан алаараа партгруппаларга отчуоттуур-быбардыр мунньахтар тустарынан информациялары бэчээттибит.

ТӨЛӨЙ

Карл Маркс аатынан совхоз Мугудайдаары өдөөлөннөтүн Төлөй Дирингизэри биригээдэтигэр 12 коммунисты түмэр партгруппа мунньахтар группорг С. Е. Сивцев отчуотта истилиннэ.

800-чэкэ ынах сүөһүлээх, 400-чэкэ сыгыллаах, икки фермилаах, 500-чэкэ гектар туорахтаах культуура ыһымылаах, 80-ча гектар ардахтатар үүнүү сирдээх биригээдэ производственной, общественной политической олоро коммунистар болломолорун киинигэр тутулар.

Мунньах отчоһун быһылгы сезона ордук таһаарылаахтык ытыллыбытын, оһон сылаары былаан туоһар буолбутун бэлиэтэте. Ону тэҥэ СССР Государственной бириэмийэтин лауреата М. С. Толстоухон сыгыһыттарынын звенотун, ардахтатар үүнүү үлэһиттэрин ситиһинлэре атилиниэ.

Партгруппа үлэтин итэҥэстэрин быһымытынан партийнай мунньахтар кэмигэр ытыллыбаттара, уураахтар туолууларынын хонтуруоллааһын ситэтэ суоһа, коммунистар критическай этиилэре олоххо нөдүдүн илгэрлэллэн иһиллибэтэ, о. д. а. итэҥэстэр иһылынылар.

Общественнай сүөһү быһылгы кыстыгар балаһныкыга сааскы уу ылыбат биригээдэ бир сүгүн хотонун оромунэ хойута-тылхыбытын, сирин огоруу, бааһыны тараастааһын ситэтэ суоһун тустарынан коммунистар А. А. Захаров, Е. В. Петров этилар.

Тыл эппит В. Д. Хонтонов, П. Х. Попов уонна И. Д. Петрова олохтоох Культура дьэһтин уонна детсад үлэһитин итэҥэстэригэр тохтоотулар. Киинигэр Культура дьэһтин директора Н. В. Синцев сыйынны кэмгэ культурнай сырдатар үлэһин ыһыһыта-рыан, худрук дарааны үлэ-лэбэтэрин, детсада үлэ дьэһсиниһиннэ кэһиллэ-рин, быраһыныыктар са-дана үлэһиттэр биричиини-тэ суох тардаһан хаа-лалларын критикалаачы-лар.

Партгруппа бир сылаах үлэтэ ортоһон сына-лыһа. Партгруппорунан Лука Афанасьевич Дьяконов тылыһына.

М. ОКОНЕШНИКОВ.

УЛАХАН
КҮӨЛ

Тоһо да арылаах ахсаан-наахтарынын иһин (4 киһи) «Чурапчы» совхоз Улахан Күөлүнэри биригээдэтигэр коммунистар оруоллара улахан.

Бу партгруппа сотору-таарыта буолан ааспыт отчуоттуур - быбардыр мунньахтар дьону итэҥэ үлэ балаһа ытыллыбыта, ол түмүгэр сорох про-изводственной ситиһинилэр баар буолбуттара бэлиэ-тэннэ. Отчоһун, сир үлэ-тин, тутуу курдук произ-водство бөччүһүнэ саппа-ларыгар биригээдэ үлэһит дьонно биллэр-көстөр сити-һиниллэр. Манна ку-луун үлэтэ да күһадаһа суох. Чепиһон киһоме-

ханник П. В. Коркин стар-шайдаах киһиустанова оройуонга бастыһнар ах-сааннарыгар тараста. Ферма үлэһиттэрин түмү-гэ кыһыл мунуу балаһа улаһыр.

Ити туһунан партгруп-порг М. П. Макаров отчуо-тугар этилиниэ.

Коммунистар үлэ эппи-тэһэ улаастахтарыгар, дьонго холоһор буолар курдук таһаарылаахтык улаһыллар. Холоһор, СССР чилиһэ С. П. Плато-нов быһыл сайын механиз-мизацияны аһардаах зве-нону таһаарылаахтык са-лайан сүөһү кыстыгынын баһаарыта улахан кы-лааты киллэриһтэ. Оттон коммунист А. Д. Трофимов сыла ахсын бостууктаан ыччат сүөһү үрдүк приве-дини ылар. Партгруппа атын чилиһэ пенсионер Ф. Н. Макаров мөһү от-тоһон 30 тонна үчүгэй хаа-чыстыбалаах оту соһотуоп-кылаата.

Ону тэҥэ мунньах кыттылаахтара баар итэ-дэстэргэ принципиальнай сыанабылы биэрдиһэр. Ор-дук тутуу сааһа—үтү-мамын үрдэһингэ—тулу-йулаубат итэҥэстэр баал-лара иһылыһына. Улахан болломтону фермага үлэ-һит илиһини сүүмэрдэ-һингэ, баар дьону таба аттаран туруоруу, киһи-лэр ортолоругар итэҥэ-дөтөр үлэһи сөһтөөхтүк тэриһэр наадалаа бэлиэ-тэннэ.

Партгруппорг үлэтэ ор-тоһон сыналыһа. Парт-группорунан Алексей Де-нисович Трофимов тылы-һына.

М. ЛЕОНТЬЕВА.

МЭЛДЬЭХСИ

Партгруппа салааһаччы-та Е. Н. Петрова ыһыһыт үлэһити туһунан ситиһини отчуоттаата.

Отчуотка олохтоох би-ригээдэ үлэ-хамнаһа ырытылыһа итэһинэ он-но коммунистар ылар оруолларыгар сынабыл бэриһиннэ.

Тыл эһэччилэр сүгүн болломолорун производ-ствога туһаайдылар.

Биригээдигэр И. А. Его-ров общественнай сүөһү кыстагар сөһ буолар до-роһхой аһылык соһотуоп-каһымытын эттэ. Ол эрэ-ри үтү мамын таһыгар туһарын баарын критика-лаата. Киһи быһыл ылыгас болдьоххо капиталыһадык оромуннэммит хотон иһин шэфтээхтэригэр геолого-управление үлэһиттэри-гэр көмөлөрүн иһин мах-тэннэ.

Сыгыһыт Е. И. Посель-ский сүөһү кыстыгынын тэ-рээһиннээхтик атаарыы соруктарыгар тохтоото. Ону тэҥэ киһи эдэр үлэ-һиттэргэ үлэһи-хамнаһы турганиһ баһылаһыныа-рыгар көмөнү тэриһэр наа-далаарын туһунан эттэ. Быстахтык ылаахха, саһа үлэһинир И. А. Егоровка совхоз салаһыта көмөнү, өйбөһү маһын огорору-гар барарда.

— Ылаһы үстэ маһы-ны тоһо кылаһырынан сал-гылаах наада,— дьэһтэ маһыныһыт А. И. Корки-на.— Биһиги фермага үүн-үтү мамыгар бостууктуу сүөһа улаханымк мөһөй-дир.

Оттон салгы киһи үлэ-һинир усулуобуйа туругар тохтоото.

Мунньахха полит-үөрөх туһунан эмгэ этилиниэ. Онуоха быһылгыттан рабо-чайдар уонна үчүуталлар үөрэхтэрин араары тэри-һэр наадалааһа иһылыһына.

Партгруппорг Евдокия Ниһолэһэна Петрова бир сылаах үлэтэ ортоһон сыналыһа уонна киһи партгруппорунан хаттаан тапылыһына.

Г. АДАМОВ.



КУОТАЛАҤЫ ИНИКИ
КҮӨНҮГЭР—КОММУНИСТАР

РОСТОВСКАЯ УОБА. тэһ бралаһа подсолне-ник, кукуруза жомыһар ЛАС. Миллеровскай оро-буон сирин огороччула-рын патиетка түмүтээ-һинкээх сылаһар бурдук үрдүк үүнүүтүн иһин ох-сүһуулар саһаранар. Үү-нүү жомурун оройуоннаа-һы штабын СССР райко-һун бастаһы секретара Л. А. Чупринин салаһар. Жомуур быһан иһиттэн улахан тэрээһин үлэ ы-тыллыбыта.

Оройуон коммунистари-гар жомууртан ордук ула-хан суолталаах сорук суох. Комбайннар кэмилэригэр

тэһ бралаһа подсолне-ник, кукуруза жомыһар аһреһаттар таһаһаллар. Бурдук ыһымын Мил-леровскай элеватор үлэ-һиттэргэ эһиз үчүгэй та-рээһиннээхтик көрсөһүт-тэ. Манна шараһон таһа-һастаах аэтомобиллэри сүөһээһингэ көтөдөр ма-сыһылаһар турбурулаһу-тара.

Саһа үүнүү көмө туо-раһтара бурдук тутар нууһнарга уонна элев-тордарга тохтоло суох ку-тулар.

Снимоктарга: СССР Миллеровскай райкоһун бастаһы секретара Л. А. Чупринин (уһаттан ик-кис) уонна «Мальчесскай» совхоз комбайнердара коммунистар А. Е. Мико-лов иһыһына Н. П. Славин, сылаһаһы партийнай та-риһтэ секретара комбай-нер А. И. Гончаров.

Миллеровскай элеватор. «Мальчесскай» совхоз-ка көлөр сыла үүнүүтүгэр аһаан почваһы бэлэм-кыһаллар.

Е. НЕДЕРИ фотота. ССТА фотохрониката.



Эбэһээтэлиһтибэ туолуутун бэрэбиэркэлиһит
ИСКЫАХТАРЫ СИТЭ ТУҤАНЫАХХА

Гостиница, бааһыны, туһсаһай оһоһуулаах иһи-гэс дьэһ, ыраас тиһргэн, бэрээдэктээх уулуһса, аһыһ уонна туттар дөлөй уу—барытын араан сити-һэн дуо, киһи күннээһи оһовор олус наадалаах көрдөһүлэри? Киһи өрө көтөһүлэһн үлэһиниргэр, үөрө-көтө сылаһыһтар, үтүбө, үчүгэйгэ өрдөһа-рыгар ити аһыһылыһыт арылаах аһи, аһа, оруола суох дуо?

Бу өһөлөрү билиһэ, биллэрин курду, 150-ча үлэһиттээх оройуоннаары коммунальнай предпри-тиһлар уонна туһсаһан огоруу комбината огорор. Коммунальниһтар үлэ-лэриһтэн оройуон киһини нэһилиһиннэһтин оһово,

күннээһи өһө-саһаата кы-рата суох тутулуһтаах.

Аһыһ ый уһата бу предприятие 350 тыһ. солк. өһөнү өһөрөн бы-лаһынын 100,2 быһыһман тоһордө. Быһыл сайын 16 квартиралаах үчүуталлар олорор дьэһлэре, сааскы халаһан ууһуттан эһсэһ-дэһит 48 олорор дьэһ, 3 М-дээх детсад, о.д.а. объектар оромуннэмни-лэр. Ыраастыһар үлэһэр 102 быһыһыан, ууһан хааһчыһы киһи бүк то-лорулуһулар. Уопсай көрдөрүү үрдүк курдук буолтун иһин, сыһыһар-лар тоһо сыраһан сити-һилиһиттэрин байлаһа кыһаһан көһсөһөттөр.

Эһиһи, бука аһаһыһы-гыһыгар да мөһөйдөһөн

Карл Маркс аатынан уу-луһсада кылаһыһаттан бөтөх дьэһи суол үсүн куулуһубут буор чөмөү короргут буолуо. Иһиттэн саһалаһан саһиһиннэ киһи муостатыһар дьэһи суоһа буор куулуһуоһаах. Оһо 60 тыһ. солк. үһ көрү-лүбүт. Бу үлэһи «Сель-хозтехника» холбоһуга то-лорорго дуоһаһардасыһат. Оттон ыла иһки аһар ый аһта да, үлэ үсталиһ илиһ. Сүүһнэ мэһи кыһыбат сир буорунан са-ба куулуһуна. Быһата, иһи суол сайынгы кэмгэ ту-һаһаһаһа.

Эһбөх туруорсуһун бы-һыл аһыһыһыт 6 үлэ-һиттээх иһэр ууһу ыраа-стыһар «Сирүя» «Сельхоз-техника» холбоһугун, э-түү комбинатын, райпо,

интернат-оһкуола адми-нистрацияһара уу таһар маасыһыһалары туруорба-ха саһыһлар кууталга киһрдэ. Дьэ өччөһө ыһы-лар уураахтар туох кө-дүүтэһэхтэриһ?

Аһаһиһаһын араа-матын аһдыһтан, үлэһин бираһан уу баһааһчы шо-фер аһын тэриһтөһө кү-рүүр. Оһу салаһааһчы ыһыс үрдүгэр туһарын ылар. Оттон коммунальниһтарга механизатордар тийбөт-тэриһтэн төрүс аэтомобил-тан түүрөх, түүрт трактор-тан үһө үлэһтээһкэ ту-раллар. Иһиник буолла-һына, эһиһтэһинэһ, дьэ-һиһилиһинэ хайдах сити-һилиһэй?

Иһини-маһы огоруу дьэһ сельсовет исполко-муттан коммунальнай ком-

бинаһа ыһыһлар кэһе туһаллар. Оһоруоһа наа-да. Оттон үл, матыры-һиһал суох. Үһ суоһунан, үлэ бардэһына да, рабо-чайдар хамнаһтарынын бол-дьовор ылаһаттар.

Комбинат директора Д. Д. Трофимов, прораб П. Т. Аржаков иһи ыраа-хаттары маһынык быһа-ралаһар. Маһнайгыһынан, ыһытылаһаах үлэ бы-лаһаа эрдэттэн оһоһу-лүбат, тоһо үһ көрүлэһө, тоһо матырыһаһал наада буолара эрдэ чуолкайда-мат. Оһон былаһан да, са-һаһаһа да көрүһнүк оһо-һулаһаллар. Иһи барыта үлэһэ улахан оһсуулаах. Иһкиһиннэ, коллективка үлэһит илиһи «тийбөт. Оһуоха эһин үлэ дьэһсэ-

илиһиннэһтэ мөһтөх туру-таах. Сүгүн производ-ственной единица—өрө-мүөһинүүр группа 42 киһи оһнуугар баара эрэ 26 ра-бочайдаах.

Көстөрүн курдук, ком-бинаһка үлэ тэрээһинигэр итэҥэстэр элбөхтэр. Оһ буолаһына, иһ кыаһта-ры ситэ туһаммат буолу-га тиһрдэр.

Коммунальниһтар сыла-һаһы былаһаһыһын сити-һиннэһэ, патиеткаһа-рын Конституция күнүн көрөһ болдьохторун иһи-нэ тоһортууу соруктаах-тар. Оһуоха үөһэ аһыһ-лыһыт мөһөйдар туоһа ту-раллар. Оһору уопсай кү-һүннэ туораттаах саһа-һар.

М. МИХАЙЛОВА, хаһыат аһаһ. көрр.

ҮЛЭ БАРЫ КӨРҮНҮН ТАБА ДЬҮӨРЭЛИЭХХЭ

ТҮМҮК ТУГУ КӨРДӨРДӨ?

Бийн оройуон сохотара үүтү ылымга уонна государство туттарыга сый сагаланымайттан оуе мөлтөхтүк үлээн каллилар. Ааспыт арыс ыйдар түмүктөрүнүн үүтү валовой ылымга былаан 708,4 тоннанан, оттон государство атылааһын сорууда 1132 тоннанан төлөрүлүбүтүлэр. Ити көрдөрүүлэргэ хаааыстыба-лар агардара ааспыт сыйлаары таһымынын сиппэтилар. Питилетна түмүктөөһүннээх сыйлар быларыныгытаапар 626-нан элбэх ынах төрөбүтүн үрдүнэн үүтү валовой ылымга баара-суода 12,6 тоннанан обилинне.

Сүөһү нититин бу сүрүн көрдөрүүлэртэр Эрилик Эрестини аатынан совхоз (директор Сергей С. И., кылаабынай зоотехник Нахемлова Л. И.) ордук мөлтөхтүк үлэбэтэ. Маина былаан валовой ылымга 96,1, государство туттарыга 88,9 бырыһыан толорулуп ааспыт сый туһааннаах кэмнээрдэр валовойуан 152,3 тонна үүт итэрс ылымна, государство 31,5 тоннанан арыллар үрүн илгэ туттарымын, бир фуражнай ынахтан 82 кг наматымын. Оттон дьининэн бу хаааыстыбада бийыл быларыныгытаапар 177 ынах ордук төрөбүтэ. «Чурапчы» совхоз үүткө көрдөрүүлэргэ эмнэ намыһахтар.

Ордук улахан хаалы маччирен ыйдарыгар таһыта. Көнник үс ыйга совхозтар графиктары үүтү валовой ылымга 788 тоннанан, государство туттарыга 878 тоннанан толорботулар, хас бирдир фуражнай ынахтан ортуан баара-суода 531 кг үүтү ытылар. Ити чакчылар бийылгы курдук

үтүе сайынга не кыахтар толору туһаныллыбаттарын бигэртэтэлэр. Саяскы халаан уута мөһүдөн бийыл хаааыстыбалар үүтү ыамытыннан туттарыылар ааспыт сыйлаарытаапар лаппа аччата. Сүөгүдэһинтөн совхозтар элбэх мөчөөккө табыллылар.

Сайын уһунуу кураанаабытын, суол-нис үчүгэ-йин үрдүнэн үүт табаарынаа эмнэ эройилларын курдук үрдэтиллибэтэ, 79,7 бырыһыанга эрэ тэһиэстэ эбэтэр 1979 сый туһааннаах кэмнээрдэр 5,4 бырыһыаннан эрэ үрдэтэ. Бийыл үүтү туттарыыга Эрилик Эрестини аатынан уонна «Чурапчы» совхозтар быларыныгы таһымынын 10-нуу бырыһыан көрүнэ үрдэтэри ситистилэр. Үүт ыатын үрдэтинге эмнэ куттунуулар ыларыйы тахсыбата, көрдөрүү оройуон үрдүнэн 3,67 бырыһыан буолла.

Хаачыстыба иһин охсуһуу сир ахсын үчүгүдүк тариллибэтэ. Государствода туттарылыыт үүт 18,4 бырыһыанга эрэ бастакы суортарынан барда (быларыын баччага 17,3 бырыһыанга этэ). Бу үлэра оройуонга ыгырыллаах отделениелаах Карл Маркс аатынан совхоз даһаны быларыныгытыттан туох да хамсааһыны өтөрбөтө. Оттон «чурапчылар» ааспыт сый туһааннаах кэмнээрдэр көрдөрүүлэрин 10,9 бырыһыаннан намыһахтылар. Үүт хаачыстыбатыгар бийыл эриликтер эрэ балачча өрө тардылынылар, бастакы суортарынан үүттөрүн 24,3 бырыһыаннан туттардылар.

Сайынты ыйдарга үүтү сөйүшпакка аһытан көбүннүтэн бийыл 24

тонна үүт хаалла. Ити быларыныгытаапар 9 тоннанан элбэх. Ордук үүтү сүтүк Карл Маркс аатынан уонна Субуруускай аатынан совхозтарга таһыта. Оройуон үрдүнэн арыс ыйга барыта 29 тонна үүт брактанна, оттон 16 тонната Карл Маркс аатынан совхозка үткэсэр.

Үүтү ылымга уонна государство туттарыыга бийылгы үлэбит түмүктэргэ сүөһү нититин бу дьоннаах салааһыгар совхозтар салалталара, туһааннаах специалистара ааспыт сыйлардаары итэбастартан сөптөөх уруктары өтөсүбүтэтарын, фермалар коллективтарын, ыамыныксыттар уонна бостууктар икки ардыларыгар социалистическай куоталаһы хамсатылыахтык тариллибэтэрин көрдөрөллөр.

Сүөһүтөн үүтү, эти ылымга элбэтинге сыйлаамай төрөбөтөөх кэмэ ааста. Общественнай сүөһү кыстыга сагалынара субу тийэн калла. Үүткө сыйлаары былааннары төлөрөр туһугар билиннүтэн манар ынахтары итин хотоннорго кылааран, обин аһатыны күүснэ төрийэн үүт ыамын быһа түһэбэт, ынахтар эрдэ уолууларын таһаарбат сорук турар. Сыл хаалбыт кэмнэргэ манар үүтү эчирэппэксэ государство туттарар, хаачыстыбатын салттын үрдэтэри иһин хас ферма ахсын көхтөөх куоталаһы тариллиэхтөөх, ыамыныксыттарга, биргэдьирдэргэ көрдөбүт күүһүрдүлүөхтөөх.

Е. БОРИСОВА,
тыа хаааыстыбатын бөдөүкүтэлэрин сөбүтүпкэлааһыныга уонна хаачыстыбатыгар государственнай инспектор.

Түбүк өссө да үгүс

Ол иһиннэн ыамынык ынахтары субу күннэргэ сайыллыктартан кыстык хотоннорго көһөртүү, сылаас обин аһымынан дэлэйдик хаачылар сорук турар. Отделениера билигин даһаны үүт табаарынаа намыһах, баара-суода 85 бырыһыан. Бу өтүнүн эмнэ көрүнүлүһүннэ сатанар.

Онон, малларбыт хайахсыттар ыгырылларыгар дылаанан эппэттээ, общественнай сүөһү кыстыгы бийыл ордук кичээлээхтик тарийар, күбүгүс ыйдарга бөдөүкүсуйаны ылымны намыһах соруктаахтык.

М. МАРТЬЯНОВ,
отделение управляющего.



Зоя Дмитриевна Кап-тонова аата оройуонга кичээлик биллэр. Отучча сый сүөсүбүтүнэн үлэбэтэ билинн усталаах-туораты-тар иһин иһинтэн аһы-нан төбөлөөх үрүн илгэ үрүлүбэ сүүрүгүрбүтэ буолуой. Бийэтин тап-тыр идэтин ыамдырдары-гар эдэр, үүнэн иһэр кө-лүөнүн уһуйар. Билигин

Книги сааһар коллектив-на ыамынын Урэх Күөрөдэ сайынны Хараандыга са-йааһына үлэлиир. Коллек-тив билингини туругунаа совхозка куһаарана суох үлэлиэх. Оттон Зоя Дми-

триевна бийэте бийыл ик-ки аһаар тыһымычалаах иһрбинин ылар иһин ду-лулар. Ол курдук сый арыс ыйын түмүгүнэн хас бирдир фуражнай ына-быттан 1580 кг үүтү ыата, оттон сайынны үс ыйга 922 кг үүтү илгэни ылаа. Снимокка: З. Д. Капито-нова биргэ үлэлиир ич-чактарыны кытта. П. Оконешников фотота.

Куоталаһы көбүлүүр

рудахтарын чыастээхтик тийиллэниилэр. Билигин Карл Маркс аатынан совхоз Болугурда-ры отделениестын сүөсү-һүттэри партин XXVI съездин дөстөйүлүдүк көрсөр иһин үрдэтиллибит соци-алистическай эбэһэтэли-скай ылымнан үлэли-хамсы сыйлааһылар.

П. ВАСИЛЬЕВ.

ҮҮТ ЫАМЫН ТАҢНАРЫ ТҮЭРИМИЭХХЭ

Балабан ыйн 8—15 күннэринээди сводка

Совхозтар, отделениелар	Фур. ынах	Дарар. ынах	Күннээди валов. үүт (ц)		Күннээди үүт (1 ынах-ха кг)		Күннэ түт-төрүн үүт (ц)	Төрөб. ынах	Салт. ынах
			1979 с.	1980 с.	ф/и	м/и			

Карл Маркс	2365	2072	118,8	154	6,5	7,4	148	—	2762
Одьунуун	637	503	37,0	40	6,2	7,9	37	—	798
Болугур	467	437	32,0	35	7,4	8,0	34	—	570
Мугудай	652	603	22,8	40	6,1	6,8	39	—	772
Вахсы	609	529	27,0	39	6,4	7,3	38	—	632
Субуруускай	1377	880	51,5	57,5	4,1	6,5	55,0	—	1166
Хатылы	379	300	12,0	17,0	4,4	5,7	17,0	—	421
Волтоно	464	260	18,5	16,5	3,5	6,3	15,0	—	375
Соловьев	534	320	23,0	24,0	4,4	7,5	23,0	—	370
Эрилик Эрестини	1962	1787	107,8	114,8	5,8	6,4	111,0	—	2169
Хоптобо	540	465	29,3	32,0	5,9	6,8	32,0	—	734
Хадаар	488	460	26,0	32,0	6,5	6,9	29,0	—	589
Хайахсыт	460	405	27,5	25,8	5,6	6,3	25,0	—	534
Чакыр	474	457	—	25,0	5,2	5,4	25,0	—	612
«Чурапчы»	1369	1018	42,3	61,5	4,0	5,0	61,0	—	1595
Сыланг	743	518	25,1	29,5	4,0	5,5	29,5	—	765
Киллэги	331	250	8,1	14,5	4,3	5,7	14,1	—	475
Арыылаах	295	250	9,1	17,4	6,0	7,0	17,4	—	355
Оройуон үрдүнэн	7072	5757	320,4	387,8	5,5	6,7	375,0	—	7992

Сайынты маччирен бү-тэра ый аһара эрэ бирэ-нэ хаала. Ааспыт нэди-лэргэ оройуон совхозтары-гар үүт ымаа салттын та-гары түһэриллине. Күн-нээди валовой мам 251, государство туттарыга 108 центнергэ тэһиэстэ. Ити бу өтүннээди нэди-лэргэ бардан кымыһах көрдөрүү. Онон үүт кү-ннээди ыамыгар уонна го-сударствода атылааһын-га даһаны графиктан ха-ллыбыт улахан.

Сабидиэһинэ быһымы-нан ый аһарыгар 627,5 тонна үүтү ыамыт, ол иһинтэн 583,5 тоннатын государство туттары-быт. Табаарынаа 94,6 бы-рыһыан буолла. Мантан хаалбыт күннэргэ үүт ыа-мын түһэрибэтэххэ мйдаа-

ды соруудааы толорор үтүс сирдэргэ тариллибэт. Борооску ахсын күннэ 2 Маччирен халтаһаата, маршут кэһэтэ дьон ааттаан сорох сайыллыктар күннэ иһинтэ ыамыта кийрдиэр. Маныык бы-һыны ытааннахтык сэмэ-лэннэх тустаах. Оттоммун ходоһалар кыһаарылар дэлэйдэр, уулаах сирдэр ыамыларга өссө да күөх-тэр. Онон маччирен ити мөһтөлөрүнэн аттаран, эбин аһымы дэлэйдик сөптөп, сөрөмдэһи ха-һыгары ынагы сыйлаа-уунаа дуоһууа уулаан үүт ыамын таһыны тү-һэриһаахха наада.

Балабан ыйын өртөтө аста даһаны мачат сүө-һүнү кыстык сирдэрин буллара иһиккит, отунаа, эбин аһылаһынан аһаты

үтүс сирдэргэ тариллибэт. Борооску ахсын күннэ 2 ит от, 1 ит комбикорм, не-куественнай үүт үстэ ба-риллэх тустаах. Субу күннэргэ борооскулары группаларынан араартаан хотоннорго кийртиннэххэ. Оройуон үрдүнэн 1800 сүөһү устууга туруорул-дуохтааһыттан билингини туругунаа 800-чэстэ эрэ иһикчирен быһаастаах эбин аһылаһа кийрда. Онон бу боннургоһу совхозтар от-делениелара бу күннэргэ сөрүналлэргэ наада. Көмү-нэдиэһэттэн улахан тым-нылар түһэллэринэн үүт ыамын намыһах эбит дьаһаллары ыла, иһикчэ-сүөһүнү хотонно каллар-тын охсуохха.

Тыа хаааыстыбатын управлениета.

